

l31_lukasi_1

(TMM5MVN9nk1UxAq7vAryMHTeJoph5tyyTWY)

October 27, 2020

Let $m1_qc_lang1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m2_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k9_qc_lang1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_cqc_lang : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k8_cqc_lang : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_cqc_the1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(m1_qc_lang1 X0) \Rightarrow (\forall X1.(m2_subset_1 X1 (k9_qc_lang1 \\ X0) (k3_cqc_lang X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m2_subset_1 X2 (k9_qc_lang1 \\ X0) (k3_cqc_lang X0)) \Rightarrow (k8_cqc_lang X0 X1 (k8_cqc_lang X0 X2 X1) \in \\ k4_cqc_the1 X0))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(m1_qc_lang1 X0) \Rightarrow (\forall X1.(m2_subset_1 X1 (k9_qc_lang1 \\ X0) (k3_cqc_lang X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m2_subset_1 X2 (k9_qc_lang1 \\ X0) (k3_cqc_lang X0)) \Rightarrow (((X1 \in k4_cqc_the1 X0) \wedge (k8_cqc_lang X0 \\ X1 X2 \in k4_cqc_the1 X0)) \Rightarrow (X2 \in k4_cqc_the1 X0)))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.\forall X1.((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge ((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge \\ (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0)))) \Rightarrow (\forall X2.(m2_subset_1 \\ X2 X0 X1) \Leftrightarrow (m1_subset_1 X2 X1)) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(m1_qc_lang1 X0) \Rightarrow (\forall X1.(m2_subset_1 X1 (k9_qc_lang1 \\ X0) (k3_cqc_lang X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m2_subset_1 X2 (k9_qc_lang1 \\ X0) (k3_cqc_lang X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m2_subset_1 X3 (k9_qc_lang1 \\ X0) (k3_cqc_lang X0)) \Rightarrow (\forall X4.(m2_subset_1 X4 (k9_qc_lang1 \\ X0) (k3_cqc_lang X0)) \Rightarrow (k8_cqc_lang X0 (k8_cqc_lang X0 (k8_cqc_lang \\ X0 X1 X2) X3) (k8_cqc_lang X0 (k8_cqc_lang X0 X1 X4) (k8_cqc_lang \\ X0 (k8_cqc_lang X0 X4 X3) X3)) \in k4_cqc_the1 X0)))))) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1_qc_lang1 X0) \Rightarrow (\neg v1_xboole_0 (k3_cqc_lang X0)) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1_qc_lang1 X0) \Rightarrow (\neg v1_xboole_0 (k9_qc_lang1 X0)) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.((m1_qc_lang1 X0) \wedge ((m1_subset_1 \\ & X1 (k3_cqc_lang X0)) \wedge (m1_subset_1 X2 (k3_cqc_lang X0)))) \Rightarrow (m2_subset_1 \\ & (k8_cqc_lang X0 X1 X2) (k9_qc_lang1 X0) (k3_cqc_lang X0)) \end{aligned} \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1_qc_lang1 X0) \Rightarrow (m1_subset_1 (k3_cqc_lang X0) (k1_zfmisc_1 (k9_qc_lang1 X0))) \quad (8)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.(m1_qc_lang1 X0) \Rightarrow (\forall X1.(m2_subset_1 X1 (k9_qc_lang1 \\ & X0) (k3_cqc_lang X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m2_subset_1 X2 (k9_qc_lang1 \\ & X0) (k3_cqc_lang X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m2_subset_1 X3 (k9_qc_lang1 \\ & X0) (k3_cqc_lang X0)) \Rightarrow (\forall X4.(m2_subset_1 X4 (k9_qc_lang1 \\ & X0) (k3_cqc_lang X0)) \Rightarrow (k8_cqc_lang X0 (k8_cqc_lang X0 X1 X2) (k8_cqc_lang \\ & X0 (k8_cqc_lang X0 X2 (k8_cqc_lang X0 X3 (k8_cqc_lang X0 X1 X4))) \\ & (k8_cqc_lang X0 X3 (k8_cqc_lang X0 X1 X4))) \in k4_cqc_the1 X0)))))) \end{aligned}$$